

**Finansijski izvještaji za
period koji se završava 31.
decembra 2018. godine i
izvještaj nezavisnog
revizora**

Zavod za ekonomiku i razvoj a.d.
Banja Luka

SADRŽAJ

Izveštaj nezavisnog revizora.....	3
Bilans uspjeha za period 01.01.2018 - 31.12.2018. godine.....	7
Bilans stanja na dan 31.12.2018. godine.....	9
Bilans tokova gotovine za period 01.01.2018 - 31.12.2018. godine	10
1. Osnovni podaci o društvu	12
2. Osnove za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izvještaja.....	12
3. Pregled značajnih računovodstvenih politika	14
4. Značajne računovodstvene procjene	18
5. Prihodi od prodaje robe	20
6. Ostali poslovni prihodi.....	20
7. Nabavna vrijednost prodane robe.....	20
8. Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	20
9. Troškovi proizvodnih usluga	21
10. Troškovi amortizacije i rezervisanja	21
11. Nematerijalni troškovi	21
12. Porez na dobit	22
13. Gubitak po akciji	22
14. Nekretnine, postrojenja i oprema	23
15. Dugoročni finansijski plasmani.....	24
16. Kratkoročna potraživanja.....	25
17. Kratkoročni finansijski plasmani	25
18. Gotovina i gotovinski ekivalenti	25
19. Kapital	26
20. Obaveze iz poslovanja	26
21. Upravljanje finansijskim rizicima	26
22. Poreski rizici	27
23. Događaji nakon datuma izvještavanja	27
24. Usaglašavanje potraživanja i obaveza	28

Izveštaj nezavisnog revizora

Grant Thornton d.o.o. Banja Luka

Vase Pelagića 2/IV
78 000 Banja Luka
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

T +387 51 211 509; +387 51 211 294

F +387 51 211 501

E office@grantthornton.ba

www.grantthornton.ba

Akcionarima društva **Zavod za ekonomiku i razvoj a.d. Banja Luka**

Mišljenje

Obavili smo reviziju priloženih finansijskih izvještaja Zavod za ekonomiku i razvoj a.d. Banja Luka (u daljnjem tekstu "Društvo"), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2018. godine, i bilans uspjeha, izvještaj o ostalim dobitima i gubicima perioda, izvještaj o promjenama na kapitalu i bilans tokova gotovine za godinu koja se završava na navedeni datum, uključujući i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomena uz finansijske izvještaje.

Prema našem mišljenju, priloženi finansijski izvještaji daju istinit i objektivan prikaz, po svim materijalno značajnim aspektima, finansijsko stanje Zavoda za ekonomiku i razvoj a.d. Banja Luka na dan 31. decembra 2018. godine, rezultate njegovog poslovanja, novčane tokove za godinu koja se završila na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srpskoj.

Osnova za mišljenje

Obavili smo reviziju u skladu sa Međunarodnim revizijskim standardima. Naše odgovornosti prema tim standardima su detaljno opisane u našem izvještaju u odjeljku Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih izvještaja. Nezavisni smo u odnosu na Društvo u skladu sa Kodeksom etike za profesionalne računovođe Odbora za međunarodne standarde etike za računovođe (IESBA), i ispunili smo naše ostale etičke odgovornosti u skladu s IESBA Kodeksom. Uvjereni smo da su revizorski dokazi koje smo prikupili dostatni i primjereni kao osnova za izražavanje našeg mišljenja.

Ključna pitanja revizije

Ključna pitanja revizije su ona pitanja koja su, po našem profesionalnom prosuđivanju, bila od najvećeg značaja u našoj reviziji finansijskih izvještaja tekućeg perioda. Ova pitanja su obrađena u kontekstu revizije finansijskih izvještaja u cjelini, kao i u formiranju našeg mišljenja o njima i mi ne izražavamo posebno mišljenje o ovim pitanjima.

Ključno pitanje revizije	Primijenjene procedure revizije
Priznavanje prihoda	
<p><i>(Pogledati napomenu 5 i 6)</i></p> <p>Prihodi od prodaje robe u 2018. godini iskazani su u iznosu od 134.473 KM, a ostali poslovni prihodi iskazani su u iznosu od 88.890 KM.</p> <p>Usmjerili smo pažnju na provjeru tačnosti evidentiranih prihoda, način i priznavanje prihoda, povezane kontrole i obim procjena u pogledu iznosa priznavanja prihoda, kao i evidentiranje prihoda u periodu u kome su nastali.</p>	<p><i>Naše procedure su uključivale sljedeće postupke:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Na bazi uzorka proveli smo testove detalja i testove kontrola koji su nam dali zadovoljavajuće rezultate; - na bazi uzorka provjerili smo osnove za priznavanje prihoda od prodaje robe i od pruženih usluga, kao i procedure neophodne za sticanje uvjerenja da su događaji povezani sa priznavanjem prihoda nastali, - na bazi uzorka pregledali smo ugovore o zakupu i uvjerali smo se da su ostali poslovni prihodi iskazani u iznosima kako je to definisano ugovorom i na bazi uzorka stekli smo razumno uvjeravanje da se pravilno obračunavaju i evidentiraju. - revizorskim procedurama provedenim na bazi uzorka, potvrdili smo da su prihodi priznati u periodu na koji se i odnose; <p>Na bazi provedenih revizorskih procedura nismo identifikovali značajne nalaze u odnosu na tačnost evidentiranih prihoda u 2018. godini.</p>

Odgovornost rukovodstva za finansijske izvještaje

Rukovodstvo Društva je odgovorno za pripremu i fer prikazivanje ovih finansijskih izvještaja u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja kao i za takve interne kontrole za koje Rukovodstvo Društva utvrdi da su neophodne i koje omogućavaju sastavljanje finansijskih izvještaja koji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja, nastale uslijed pronevjere ili greške.

Pri sastavljanju finansijskih izvještaja, rukovodstvo Društva je odgovorno za procjenjivanje sposobnosti Društva da nastavi s poslovanjem po vremenski neograničenom poslovanju i objavljivanje, ako je primjenjivo, pitanja povezanih s vremenski neograničenim poslovanjem i korištenjem računovodstvene osnove utemeljene na vremenskoj neograničenosti poslovanja.

Lica ovlaštena za upravljanje su odgovorna za nadgledanje procesa finansijskog izvještavanja Društva.

Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izvještaja

Naši ciljevi su steći razumno uvjerenje o tome jesu li finansijski izvještaji, kao cjelina, bez značajnog pogrešnog prikaza uslijed prevare ili pogreške i izdati revizorov izvještaj koji uključuje naše mišljenje. Razumno uvjerenje je viši nivo uvjerenja, ali nije garancija da će revizija u skladu sa Međunarodnim standardima revizije uvijek otkriti značajno pogrešno prikazivanje kada ono postoji. Pogrešni prikazi mogu nastati uslijed prevare ili pogreške i smatraju se značajnim ako se razumno može očekivati da, pojedinačno ili u zbiru, utiču na ekonomske odluke korisnika donijete na osnovu tih finansijskih izvještaja.

Kao sastavni dio revizije u skladu s MReV-S-ima, stvaramo profesionalne prosudbe i održavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Mi takođe:

- prepoznavamo i procjenjujemo rizike značajnog pogrešnog prikaza finansijskih izvještaja, zbog prevare ili pogreške, oblikujemo i obavljamo revizijske postupke kao reakciju na te rizike i pribavljamo revizijske dokaze koji su dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje. Rizik neotkrivanja značajnog pogrešnog prikaza nastalog uslijed prevare je veći od rizika nastalog uslijed pogreške, jer prevara može uključiti tajne sporazume, krivotvorenje, namijerno ispuštanje, pogrešno prikazivanje ili zaobilaženje internih kontrola;
- stičemo razumijevanje internih kontrola relevantnih za reviziju kako bismo oblikovali revizijske postupke koji su primjereni u datim okolnostima, ali ne i za svrhu izražavanja mišljenja o učinkovitosti internih kontrola Društva;
- ocjenjujemo primjerenost korištenih računovodstvenih politika, razumnost računovodstvenih procjena i povezanih objava koje je stvorila Uprava;
- zaključujemo o primjerenosti korištenja računovodstvene osnove utemeljene na vremenskoj neograničenosti poslovanja i, temeljno na pribavljenim revizijskim dokazima, zaključujemo o tome postoji li značajna neizvjesnost u vezi s događajima ili okolnostima koji mogu stvarati značajnu sumnju u sposobnost Društva da nastavi s poslovanjem po vremenski neograničenom poslovanju. Ako zaključimo da postoji značajna neizvjesnost, od nas se zahtijeva da skrenemo pažnju u našem revizorskom izvještaju na povezane objave u finansijskim izvještajima ili, ako takve objave nisu odgovarajuće, da modifikujemo naše mišljenje. Naši zaključci se temelje na revizijskim dokazima pribavljenim sve do datuma našeg revizorskog izvještaja. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu uzrokovati da Društvo prekine s nastavljanjem poslovanja po vremenski neograničenom poslovanju;
- ocjenjujemo ukupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj finansijskih izvještaja, uključujući i objave, kao i odražavaju li finansijski izvještaji, osnovne transakcije i događaje na način kojim se postiže fer prezentacija.

Mi komuniciramo sa onima koji su zaduženi za upravljanje u vezi sa, između ostalih pitanja, planiranim obimom i vremenskim rasporedom revizije i važnim revizijskim nalazima, uključujući i sve značajne nedostatke u internim kontrolama koji su otkriveni tokom naše revizije.

Takođe, dostavljamo rukovodstvu Društva izjavu da smo usklađeni sa relevantnim etičkim zahtjevima u pogledu nezavisnosti i da ćemo ih obavijestiti o svim odnosima i ostalim pitanjima za koje se može razumno da se pretpostavi da utiču na našu nezavisnost, i gdje je to moguće, o povezanim mjerama zaštite.

Od pitanja koja su saopštena rukovodstvu Društva, mi određujemo koja pitanja su bila od najveće važnosti u reviziji finansijskih izvještaja za tekući period i stoga su ključna revizijska pitanja.


Mi opisujemo ova pitanja u izvještaju revizora, osim ako zakon ili regulativa isključuje javno objelodanjivanje o tom pitanju ili kada, u izuzetno rijetkim okolnostima, utvrdimo da pitanje ne treba da bude uključeno u izvještaj revizora, zato što je razumno očekivati da negativne posljedice budu veće nego koristi od takve obavijesti.

Partner na revizorskom angažmanu čiji je rezultat ovaj izvještaj nezavisnog revizora je Jadranka Kurbalija, Ovlašteni revizor.

Banja Luka, 30. april 2019. godine


Aleksandar Džombić, PhD
Managing Partner – Direktor
Grant Thornton d.o.o. Banja Luka




Jadranka Kurbalija
Ovlašćeni revizor
Grant Thornton d.o.o. Banja Luka

Bilans uspjeha za period 01.01.2018 - 31.12.2018. godine

Bilansne pozicije	Napomene	2018. u KM	2017. u KM
Poslovni prihodi			
Prihodi od prodaje robe	5	134.473	65.961
Prihodi od prodaje učinaka		10.821	7.620
Ostali poslovni prihodi	6	88.890	89.692
		234.184	163.273
Poslovni rashodi			
Nabavna vrijednost prodate robe	7	112.572	26.655
Troškovi materijala		9.740	9.565
Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	8	83.627	94.887
Troškovi proizvodnih usluga	9	8.587	26.325
Troškovi amortizacije i rezervisanja	10	6.584	19.651
Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	11	15.279	74.094
Troškovi poreza		7.658	9.209
Troškovi doprinosa		65	65
		244.112	260.451
Poslovni dobitak/(gubitak)		(9.928)	(97.178)
Finansijski prihodi		1.695	2.519
Finansijski rashodi		(1)	-
Ostali prihodi		225	7.197
Neto dobitak/(gubitak)		(8.009)	(87.462)
Porez na dobit	12	-	-
Dobitak/(gubitak) po akciji	13	(0,0122)	(0,1337)

Prateće napomene su sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.

Izveštaj o ostalim dobitima i gubicima perioda za period 01.01. - 31.12.2018. godine

Bilansne pozicije	2018. u KM	2017. u KM
Neto gubitak perioda	(8.009)	(87.462)
Ostali dobiti/(gubici) u periodu	-	-
Ukupan neto gubitak	(8.009)	(87.462)

Prateće napomene su sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.

Bilans stanja na dan 31.12.2018. godine

Bilansne pozicije	Napomene	31.12.2018. u KM	31.12.2017. u KM
Stalna imovina			
Nematerijalna ulaganja		490	626
Nekretnine, postrojenja, oprema	14	1.048.717	1.047.119
Dugoročni finansijski plasmani	15	23.506	23.983
		1.072.713	1.071.728
Tekuća imovina			
Kratkoročna potraživanja	16	52.745	59.432
Kratkoročni finansijski plasmani	17	35.000	35.000
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	18	68.721	57.511
Porez na dodatu vrijednost		1.714	-
Aktivna vremenska razgraničenja		9.391	8.930
		167.571	160.873
UKUPNA AKTIVA		1.240.284	1.232.601
Kapital			
Osnovni kapital	19	654.195	654.195
Rezerve		38.262	38.262
Nerealizovani dobitci/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju		(76.166)	(75.689)
Neraspoređeni dobitak		611.403	698.866
Gubitak do visine kapitala		(8.009)	(87.462)
		1.219.685	1.228.172
Kratkoročne obaveze			
Obaveze iz poslovanja	20	20.526	3.763
Druge obaveze		73	43
Porez na dodatu vrijednost		-	623
		20.599	4.429
UKUPNA PASIVA		1.240.284	1.232.601

Prateće napomene su sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.

Bilans tokova gotovine za period 01.01.2018 - 31.12.2018. godine

	2018. u KM	2017. u KM
TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
Prilivi od kupaca i primljeni avansi	236.579	176.793
Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	4.530	-
Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi	(130.758)	(81.551)
Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	(39.051)	(64.585)
Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	(53.740)	(66.336)
Neto priliv/odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	17.560	(35.679)
TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	1.695	2.519
Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	(8.045)	(8.483)
Neto priliv/odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja	(6.350)	(5.964)
NETO PRILIV / ODLIV GOTOVINE	11.210	(41.643)
GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	57.511	(99.154)
GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA	68.721	57.511

Prateće napomene su sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.

Izveštaj o promjenama na kapitalu za period 01.01.2018 - 31.12.2018. godine

	Osnovni kapital	Nerealizov. dobiti/gubici	Ostale rezerve	Neraspoređeni dobitak/ gubitak	Ukupno
Stanje na dan 01.01.2017. godine	654.195	(92.491)	38.262	698.866	1.298.832
Nerealizovani dobiti/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	-	16.802	-	-	16.802
Neto dobiti/gubici perioda priznati u bilansu uspjeha	-	-	-	(87.462)	(87.462)
Stanje na dan 31.12.2017/01.01.2018.	654.195	(75.689)	38.262	611.404	1.228.172
Nerealizovani dobiti/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju u bilansu uspjeha	-	(478)	-	-	(478)
Neto dobitak/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha	-	-	-	(8.009)	(8.009)
Stanje na dan 31.12.2018. godine	654.195	(76.167)	38.262	603.395	1.219.685

Prateće napomene su sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.

1. Osnovni podaci o društvu

Osnivanje društva je izvršeno kod Osnovnog suda u Banjoj Luci prema Rješenju broj U/I 1566/77 od 06.12.1977. godine pod nazivom AIPK Radna organizacija Istraživačko-razvojni institut Banja Luka, sa neograničnom odgovornošću, Osnovna organizacija udruženog rada Zavod za ekonomiku Banja Luka.

Odlukom o reorganizovanju od 23.10.1990. godine, Društvo je reorganizovano i poslovalo je pod nazivom Institut za ekonomiku i razvoj Banja Luka d.d..

Nakon izvršene promjene u nazivu, reorganizovanja i usklađivanja normativnih akata sa odredbama Zakona o preduzećima (Sl. glasnik RS, broj 24/98) prema Rješenju Osnovnog suda Banja Luka br. U/I 1596/2000 od 02.10.2000. godine, društvo posluje pod nazivom Institut za ekonomiku i razvoj a.d. Banja Luka.

U 2011. godini izvršeno je usklađivanje sa Zakonom o privrednim društvima (Sl. glasnik RS broj 127/08 i 58/09) i usklađivanje djelatnosti sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti tako da Društvo posluje pod nazivom Zavod za ekonomiku i razvoj a.d. Banja Luka.

Skraćeni naziv: ZER a.d. Banja Luka

Sjedište: Mladena Stojanovića br. 4, 78000 Banja Luka

JIB:4400824090001

Matični broj:1127713

Na dan 31. decembra 2018. godine, Društvo je imalo 2 zaposlena radnika (na dan 31. decembra 2017. godine 2 radnika).

2. Osnove za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izvještaja

Osnove za sastavljanje finansijskih izvještaja

Finansijski izvještaji Društva su sastavljeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske i drugim računovodstvenim propisima koji se primjenjuju u Republici Srpskoj. Na osnovu Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske, pravna lica u Republici Srpskoj su u obavezi da vođenje poslovnih knjiga, priznavanje i procjenjivanje imovine i obaveza, prihoda i rashoda, sastavljanje, prikazivanje, dostavljanje i objelodanjivanje finansijskih izvještaja vrše u skladu sa zakonskom i profesionalnom regulativom, koja podrazumijeva Okvir za pripremanje i prikazivanje finansijskih izvještaja („Okvir“), Međunarodne računovodstvene standarde („MRS“), odnosno Međunarodne standarde finansijskog izvještavanja („MSFI“), kao i tumačenja koja su sastavni dio standarda.

Prevod Okvira, MRS, MSFI i tumačenja, izdatih od strane Odbora za međunarodne računovodstvene standarde i Komiteta za tumačenja međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja primjenjuju se za periode koji počinju 1. januara 2009. godine ili kasnije. Međutim, do datuma sastavljanja finansijskih izvještaja za 2017. godinu nisu prevedene niti objavljene sve važeće promjene u standardima i tumačenjima.

Prezentacija finansijskih izvještaja

Finansijski izvještaji su prikazani u formatu propisanom Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izvještaja za privredna Društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike (Službeni glasnik RS br. 63/16).

Finansijski izvještaji su iskazani u konvertibilnim markama (KM), osim ukoliko nije drugačije navedeno. Konvertibilna marka predstavlja zvaničnu izvještajnu valutu u Republici Srpskoj.

Računovodstveni metod

Finansijski izvještaji su sastavljeni po metodu prvobitne nabavne vrijednosti, osim ukoliko MSFI ne zahtijevaju drugačiji osnov vrednovanja na način opisan u primijenjenim računovodstvenim politikama.

Načelo stalnosti poslovanja

Finansijski izvještaji Društva sastavljeni su na osnovu načela stalnosti poslovanja.

3. Pregled značajnih računovodstvenih politika

Prihodi i rashodi

Prihod se priznaje po fer vrijednosti primljenih naknada ili potraživanja kada je vjerovatno da će se ekonomske koristi ostvariti i kada se iste mogu pouzdano izmjeriti i sučeliti sa troškovima koji nastaju u vezi sa poslovnim promjenama.

Prihodi od prodaje robe i proizvoda se iskazuju po pravičnoj vrijednosti sredstava koja je primljena ili će biti primljena, u neto iznosu nakon umanjenja za date popuste, povraćaje proizvoda i porez na dodatu vrijednost.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe priznaju se kada se rizik i korist povezana sa pravom vlasništva prenosi na kupca, a to podrazumijeva datum isporuke kupcu.

Rashodi se obračunavaju po načelu uzročnosti prihoda i rashoda.

Preračunavanje strane valute

Poslovne promjene nastale u stranoj valuti su preračunate u KM po zvaničnom kursu koji je važio na dan poslovne promjene.

Sredstva i obaveze iskazane u stranoj valuti na dan bilansa stanja preračunati su u KM po zvaničnom kursu utvrđenom za taj dan.

Nemonetarne stavke koje se vrednuju po principu istorijskog troška izraženog u stranoj valuti preračunate su po istorijskom kursu važećem na dan inicijalne transakcije.

Zvanični kursevi za EUR primijenjeni za preračun deviznih pozicija bilansa stanja u KM su bili sljedeći:

Valuta	31.12.2018.	31.12.2017.
EUR	1,95583	1,95583

Troškovi pozajmljivanja

Troškovi pozajmljivanja se odnose na kamate i druge troškove koji nastaju u vezi sa pozajmljivanjem sredstava. Troškovi pozajmljivanja koji se mogu neposredno pripisati sticanju, izgradnji ili izradi sredstva koje se osposobljava za upotrebu, uključuju se u nabavnu vrijednost ili cijenu koštanja tog sredstva. Ostali troškovi pozajmljivanja priznaju se kao rashod perioda u kome su nastali

Nekretnine, postrojenja i oprema

Nekretnine, postrojenja i oprema se inicijalno priznaju po nabavnoj vrijednosti, odnosno po cijeni koštanja za sredstva izrađena u sopstvenoj režiji. Nabavnu vrijednost čini fakturna vrijednost uvećana za sve troškove koje se mogu direktno pripisati dovođenju ovih sredstava u stanje funkcionalne pripravnosti.

Nakon početnog priznavanja, nekretnine, postrojenja i oprema vrednuju se po revalorizovanoj vrijednosti, koja predstavlja njihovu fer vrijednost na datum revalorizacije, umanjenoj za kumuliranu ispravku vrijednosti po osnovu amortizacije i za eventualne kumulirane gubitke po osnovu umanjenja vrijednosti.

Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme se izračunava primjenom proporcionalne metode u toku procijenjenog korisnog vijeka upotrebe sredstava, uz primjenu sljedećih stopa:

Naziv	stope % 2018	stope % 2017
Nematerijalna ulaganja	25	25
Građevinski objekti	0,3	1,3
Oprema	10,00-25,00	10,00-25,00

Obračun amortizacije počinje od narednog mjeseca u odnosu na mjesec u kojem je sredstvo stavljeno u upotrebu. Amortizacione stope se preispituju svake godine radi obračuna amortizacije koja odražava stvarni utrošak ovih sredstava u toku poslovanja i preostali namjeravani vijek njihovog korišćenja.

Na osnovu Odluke Upravnog odbora od 25. decembra 2018. godine i na osnovu procjene korisnog vijeka građevinskih objekata, promijenjene su stope za obračun amortizacije za građevinske objekte. Do 2018. godine primjenjivana je stopa od 1,3 % za građevinske objekte, a od 2018. godine, primjenjuje se stopa 0,3 % za građevinske objekte.

Sredstvo se isknižava iz evidencije u momentu otuđenja ili ukoliko se ne očekuju buduće ekonomske koristi od upotrebe tog sredstva. Dobici ili gubici po osnovu prodaje ili otpisa sredstva (kao razlika između neto prodajne vrijednosti i knjigovodstvene vrijednosti) priznaju se u bilansu uspjeha odgovarajućeg perioda.

Umanjenje vrijednosti imovine

Na dan svakog bilansa stanja, Društvo preispituje knjigovodstvenu vrijednost svoje materijalne i nematerijalne imovine da bi utvrdilo da li postoje indikacije da je došlo do gubitka po osnovu umanjenja vrijednosti imovine. Ukoliko takve indikacije postoje, procjenjuje se nadoknadivi iznos sredstva da bi se mogao utvrditi eventualni gubitak. Ako nije moguće procijeniti nadoknadivi iznos pojedinog sredstva, Društvo procjenjuje nadoknadivi iznos jedinice koja generiše novac, a kojoj to sredstvo pripada.

Nadoknadiva vrijednost je neto prodajna cijena ili vrijednost u upotrebi, zavisno od toga koja je viša. Za potrebe procjene vrijednosti u upotrebi, procijenjeni budući novčani tokovi diskontuju se do sadašnje vrijednosti primjenom diskontne stope prije oporezivanja koja odražava sadašnju tržišnu procjenu vremenske vrijednosti novca za rizike specifične za to sredstvo.

Ako je procijenjen nadoknadivi iznos sredstva (ili jedinice koja generiše novac) manji od knjigovodstvene vrijednosti, onda se knjigovodstvena vrijednost tog sredstva umanjuje do nadoknadivog iznosa. Gubici od umanjenja vrijednosti priznaju se odmah kao rashod, osim ako sredstvo prethodno nije bilo predmet revalorizacije. U tom slučaju dio gubitka, do iznosa revalorizacije, priznaje se u okviru promjena na kapitalu.

Finansijski instrumenti

Klasifikacija finansijskih instrumenata

Finansijska sredstva uključuju dugoročne finansijske plasmane, potraživanja i kratkoročne finansijske plasmane, gotovinu i gotovinske ekvivalente. Društvo klasifikuje finansijska sredstva u neku od sljedećih kategorija: sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, investicije koje se drže do dospjeća, krediti (zajmovi) i potraživanja i sredstva raspoloživa za prodaju. Klasifikacija zavisi od svrhe za koju su sredstva stečena. Rukovodstvo Društva utvrđuje klasifikaciju finansijskih sredstava prilikom inicijalnog priznavanja.

Finansijske obaveze uključuju dugoročne finansijske obaveze, kratkoročne finansijske obaveze, obaveze iz poslovanja i ostale kratkoročne obaveze. Društvo klasifikuje finansijske obaveze u dvije kategorije: obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha i ostale finansijske obaveze.

Metod efektivne kamate

Metod efektivne kamate je metod izračunavanja amortizovane vrijednosti finansijskog sredstva ili finansijske obaveze i raspodjele prihoda i rashoda od kamate tokom određenog perioda. Efektivna kamatna stopa je kamatna stopa koja tačno diskontuje buduće gotovinske isplate ili primanja tokom očekivanog roka trajanja finansijskog instrumenta ili, gdje je prikladno, tokom kraćeg perioda na neto knjigovodstvenu vrijednost finansijskog sredstva ili finansijske obaveze.

Prihodi se priznaju na bazi efektivne kamate za dužničke instrumente, izuzev za one koji su iskazani po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha.

Gotovina i gotovinski ekvivalenti

Pod gotovinom i gotovinskim ekvivalentima podrazumijevaju se novac u blagajni, sredstva na tekućim i deviznim računima, kao i kratkoročni depoziti do tri mjeseca koje je moguće lako konvertovati u gotovinu i koji su predmet beznačajnog rizika od promjene vrijednosti.

Kredit (zajmovi) i potraživanja

Potraživanja od kupaca, krediti (zajmovi) i ostala potraživanja sa fiksnim ili odredivim plaćanjima koja se ne kotiraju na aktivnom tržištu klasifikuju se kao krediti (zajmovi) i potraživanja.

Kredit (zajmovi) i potraživanja vrednuju se po amortizovanoj vrijednosti, primjenom metode efektivne kamate, umanjenoj za umanjenje vrijednosti po osnovu obezvređenja. Prihod od kamate se priznaje primjenom metoda efektivne kamate, osim u slučaju kratkoročnih potraživanja, gdje priznavanje prihoda od kamate ne bi bilo materijalno značajno.

Umanjenja vrijednosti finansijskih sredstava

Na dan svakog bilansa stanja Društvo procjenjuje da li postoje objektivni dokazi da je došlo do umanjenja vrijednosti imovine finansijskog sredstva ili grupe finansijskih sredstava (osim sredstava iskazanih po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha). Obezvredjenje finansijskih sredstava se vrši kada postoje objektivni dokazi da su, kao rezultat jednog ili više događaja koji su se desili nakon početnog priznavanja finansijskog sredstva, procijenjeni budući novčani tokovi sredstava izmijenjeni.

Obezvredjenje (ispravka vrijednosti) potraživanja vrši se indirektno za iznos dospjelih potraživanja koja nisu naplaćena u određenom periodu od datuma dospjeća za plaćanje, a direktno ako je nemogućnost naplate izvjesna i dokumentovana. Promjene na računu ispravke vrijednosti potraživanja evidentiraju se u korist ili na teret bilansa uspjeha. Naplata otpisanih potraživanja knjiži se u bilansu uspjeha kao ostali prihod.

Kapital

Osnovni kapital Zavoda za ekonomiku i razvoj a.d. Banja Luka iskazuje se u iznosu koji je upisan u sudski registar prilikom osnivanja odnosno promjene upisa vrijednosti kapitala u sudskom i drugim registrima.

Rezerve

Rezerve iz dobiti se iskazuju po nominalnoj vrijednosti izvršenih izdvajanja iz neto dobitka i to posebno za zakonske rezerve, statutarne i druge rezerve, formirane u skladu sa propisima i statutom preduzeća.

Ostale finansijske obaveze

Ostale finansijske obaveze, uključujući obaveze po kreditima, inicijalno se priznaju po fer vrijednosti primljenih sredstava, umanjenoj za troškove transakcije.

Nakon početnog priznavanja, ostale finansijske obaveze se vrednuju po amortizovanoj vrijednosti korišćenjem metoda efektivne kamate. Trošak po osnovu kamata se priznaje u bilansu uspjeha obračunskog perioda.

Porez na dobitak

Tekući porez

Porez na dobitak predstavlja iznos koji se obračunava i plaća u skladu sa propisima o oporezivanju Republike Srpske. Konačni iznos obaveze poreza na dobitak utvrđuje se primjenom poreske stope od 10% na poresku osnovicu utvrđenu u poreskom bilansu Društva. Poreska osnovica prikazana u poreskom bilansu uključuje dobitak prikazan u zvaničnom bilansu uspjeha koji se koriguje za razlike koje su definisane propisima o oporezivanju Republike Srpske.

Republički propisi ne predviđaju da se poreski gubici iz tekućeg perioda mogu koristiti kao osnova za povraćaj poreza plaćenog u prethodnim periodima. Međutim, gubici iz tekućeg perioda mogu se koristiti za umanjene poreske osnovice budućih obračunskih perioda, ali ne duže od 5 godina.

Odloženi porez

Odloženi porez na dobitak se obračunava korišćenjem metode utvrđivanja obaveza prema bilansu stanja, za privremene razlike proizašle između knjigovodstvene vrijednosti sredstva i obaveza u finansijskim izvještajima i njihove odgovarajuće poreske osnovice korišćene u izračunavanju oporezivog dobitka. Odložene poreske obaveze se priznaju za sve oporezive privremene razlike dok se odložena poreska sredstva priznaju u mjeri u kojoj je vjerovatno da će oporezivi dobitci biti raspoloživi za korišćenje odbitnih privremenih razlika.

Odloženi porez se obračunava po poreskim stopama za koje se očekuje da će se primjenjivati u periodu kada se sredstvo realizuje ili obaveza izmiruje. Odloženi porez se knjiži na teret ili u korist bilansa uspjeha, osim kada se odnosi na pozicije koje se knjiže direktno u korist ili na teret kapitala, i u tom slučaju se odloženi porez takođe raspoređuje u okviru kapitala.

Primanja zaposlenih

U skladu sa propisima koji se primjenjuju u Republici Srpskoj, Društvo je u obavezi da plaća doprinose državnim fondovima kojima se obezbjeđuje socijalna sigurnost zaposlenih. Društvo je, takođe, obavezno da od bruto plata zaposlenih obustavi doprinose i da ih, u ime zaposlenih, uplati tim fondovima. Doprinosi na teret zaposlenog se knjiže na teret rashoda perioda na koji se odnose.

4. Značajne računovodstvene procjene

Sastavljanje finansijskih izvještaja zahtijeva od rukovodstva Društva da vrši procjene i koristi pretpostavke koje mogu da imaju efekta na prezentovane vrijednosti sredstava i obaveza i objelodanjivanje potencijalnih potraživanja i obaveza na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, kao i prihoda i rashoda u toku izvještajnog perioda. Ove procjene i pretpostavke su zasnovane na prethodnom iskustvu, tekućim i očekivanim uslovima poslovanja i ostalim raspoloživim informacijama na dan sastavljanja finansijskih izvještaja. Stvarni rezultati mogu da se razlikuju od procijenjenih iznosa.

Najznačajnija područja koja od rukovodstva zahtijevaju vršenje procjene i korišćenje pretpostavki predstavljena su u daljnjem tekstu:

a) Korisni vijek nekretnina, postrojenja i opreme

Društvo procjenjuje preostali korisni vijek nekretnina, postrojenja i opreme na kraju svake poslovne godine. Procjena korisnog vijeka nekretnina, postrojenja i opreme je zasnovana na istorijskom iskustvu sa sličnim sredstvima, kao i predviđenim tehnološkim napretkom i promjenama ekonomskih i industrijskih faktora.

Ukoliko se sadašnja procjena razlikuje od prethodnih procijena, promjene u poslovnim knjigama Društva se evidentiraju u skladu sa MRS 8 „Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procijena i greške“. Ove procjene mogu da imaju materijalno značajan efekat na knjigovodstvenu vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme kao i na iznos amortizacije tekućeg obračunskog perioda.

b) Umanjenje vrijednosti imovine

Na dan bilansa stanja, Društvo vrši pregled knjigovodstvene vrijednosti materijalne i nematerijalne imovine i procjenjuje da li postoje indikacije za umanjeње vrijednosti nekog sredstva. Prilikom procjenjivanja umanjeња vrijednosti, sredstva koja gotovinske tokove ne generišu nezavisno dodjeljuju se odgovarajućoj jedinici koja generiše novac. Naknadne promjene u dodjeljivanju jedinici koja generiše novac ili u vremenu novčanih tokova mogu da utiču na knjigovodstvenu vrijednost odnosno imovine.

c) Ispravka vrijednosti potraživanja

Ispravka vrijednosti sumnjivih i spornih potraživanja se vrši na osnovu procijenjenih gubitaka uslijed nemogućnosti kupaca da ispune svoje obaveze. Procjena rukovodstva je zasnovana na starosnoj analizi potraživanja od kupaca, istorijskim otpisima, kreditnoj sposobnosti kupaca i promjenama u postojećim uslovima prodaje. Ovo uključuje i pretpostavke o budućem ponašanju kupaca i očekivanoj budućoj naplati. Promjene u uslovima poslovanja, djelatnosti ili okolnosti vezani za određene kupce mogu da imaju za posljedicu korekciju ispravke vrijednosti potraživanja objelodanjene u priloženim finansijskim izvještajima.

d) Rezervisanja

Rezervisanja se priznaju i vrše kada Društvo ima zakonsku ili ugovornu obavezu kao rezultat prošlih događaja i kada je vjerovatno da će odliv resursa biti potreban da se izmire obaveze i kada se može pouzdano izmjeriti iznos procjene.

Prilikom odmjeravanja i priznavanja rezervisanja i utvrđivanja nivoa izloženosti potencijalnim obavezama koje se odnose na postojeće sudske sporove rukovodstvo Društva donosi određene procjene. Ove procjene su neophodne za utvrđivanje vjerovatnoće nastanka negativnog ishoda i određivanja iznosa neophodnog za konačno sudsko poravnanje. Uslijed inherentne neizvjesnosti u postupku procjenjivanja, stvarni gubici mogu da se razlikuju od gubitaka inicijalno utvrđenih procjenom. Zbog toga se procjene koriguju kada Društvo dođe do novih informacija, uglavnom uz podršku internih stručnih službi ili spoljnih savjetnika. Izmjene procjena mogu da u značajnoj mjeri utiču na buduće poslovne rezultate.

5. Prihodi od prodaje robe

Prihodi od prodaje robe u 2018. godini u iznosu od 134.473 KM u potpunosti se odnose na prihode od neposredne prodaje robe na inostranom tržištu kupcu Šulog d.o.o. i Rotterdam Office (u 2017. godini 65.961 KM).

6. Ostali poslovni prihodi

Ostali poslovni prihodi u 2018. godini iznose 88.890 KM i u potpunosti se odnose na prihode od zakupa poslovnog prostora (u 2017. godini u iznosu od 89.692 KM). Prihodi od zakupa poslovnog prostora odnose se na Ugovore u zakupu poslovnog prostora sa „Inovacionim centrom“ Banja Luka, sa „Finit Consulting“ d.o.o. i „Virtuo“ d.o.o.

7. Nabavna vrijednost prodane robe

Nabavna vrijednost prodane robe u 2018. godini iznosi 112.572 KM (u 2017. godini iznosi 26.655 KM) i odnosi se na prodaju robe na inostranom tržištu kupcu Šulog d.o.o. i Rotterdam Office.

8. Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda

Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	2018. u KM	2017. u KM
Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada	48.723	56.915
Ostale naknade zaposlenima u skladu sa propisima o radu	200	815
Troškovi zaposlenih na službenom putu	9.605	10.382
Ostali lični rashodi i naknade	25.099	26.775
Ukupno troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi:	83.627	94.887

9. Troškovi proizvodnih usluga

Troškovi proizvodnih usluga	2018. u KM	2017. u KM
Troškovi transportnih usluga	4.693	4.882
Troškovi zakupa	-	18.000
Troškovi komunalnih usluga	3.894	3.443
Ukupno troškovi proizvodnih usluga:	8.587	26.325

10. Troškovi amortizacije i rezervisanja

Troškovi amortizacije i rezervisanja u 2018. godini iskazani su u iznosu od 6.584 KM (u 2017. godini u iznosu od 19.651 KM). Troškovi amortizacije značajno su se smanjili u odnosu na prethodnu godinu zbog promjene računovodstvene procjene Društva (detaljno opisano u napomeni 3).

11. Nematerijalni troškovi

Nematerijalni troškovi	2018. u KM	2017. u KM
Troškovi neproizvodnih usluga	11.438	69.625
Troškovi reprezentacije	1.534	1.525
Troškovi premije osiguranja	688	908
Troškovi platnog prometa	1.149	1.177
Troškovi članarina	178	330
Ostali nematerijalni troškovi	292	529
Ukupno nematerijalni troškovi:	15.279	74.094

12. Porez na dobit

Porez na dobit	2018. u KM	2017. u KM
Dobitak/(gubitak) prije oporezivanja	(8.009)	(87.462)
Korekcija za poreske svrhe	2.065	36.383
Poreska osnovica	-	-
Ukupno porez na dobit:	-	-

13. Gubitak po akciji

Gubitak po akciji	2018. u KM	2017. u KM
Gubitak obračunskog perioda	(8.009)	(87.462)
Prosječan ponderisani broj akcija	654.195	654.195
Gubitak po akciji:	(0,0122)	(0,1337)

14. Nekretnine, postrojenja i oprema

	Zemljište	Postrojenja i oprema	Investicione nekretnine	Avansi, NPO I inv.nekretnine u pripremi	Ukupno
N A B A V N A V R I J E D N O S T					
<u>Stanje na dan 01.01.2017. godine</u>	247.906	155.988	1.124.715	56.416	1.585.025
Nabavka	-	8.483	-	-	8.483
Prodaja i rashodovanje	-	(139.137)	-	-	(139.137)
<u>Stanje na dan 31.12.2017/01.01.2018. godine</u>	247.906	25.334	1.124.715	56.416	1.454.371
Nabavka	-	8.045	-	-	8.045
Prodaja i rashodovanje	-	-	-	-	-
<u>Stanje na dan 31.12.2018. godine</u>	247.906	33.379	1.124.715	56.416	1.462.416
I S P R A V K A V R I J E D N O S T I					
<u>Stanje na dan 01.01.2017. godine</u>	-	148.767	378.108	-	526.875
Amortizacija	-	4.893	14.621	-	19.514
Prodaja u periodu i rashodovanje	-	(139.137)	-	-	(139.137)
<u>Stanje na dan 31.12.2017.</u>	-	14.523	392.729	-	407.252
Amortizacija	-	3.073	3.374	-	6.447
Prodaja u periodu i rashodivanje	-	-	-	-	-
<u>Stanje na dan 31.12.2018/01.01.2018. godine</u>	-	17.596	396.103	-	413.699
<u>Sadašnja vrijednost na dan 31.12.2017. godine</u>	247.906	10.811	731.986	56.416	1.047.119
<u>Sadašnja vrijednost na dan 31.12.2018. godine</u>	247.906	15.783	728.612	56.416	1.048.717

15. Dugoročni finansijski plasmani

Dugoročni finansijski plasmani	31.12.2018. u KM	31.12.2017. u KM
Učešće u kapitalu drugih pravnih lica	23.506	23.983
Ukupno dugoročni finansijski plasmani:	23.506	23.983

R.br.	Naziv emitenta	Nabavna vrijednost	Ispravka vrijednosti	Fer vrijednost na dan 31.12.2018.
1	GOVF Farmaland Nova Topola	3.500	(3.220)	280
2	TLKM Telekom Srpske	20.181	(13.199)	6.982
3	SMUS Šuma usluge Gradiška	2.944	975	3.919
4	PRVP Privrednik invest	48.298	(38.728)	9.570
5	METL Metal Gradiška	27.452	(24.697)	2.755
Stanje na dan 31.12.2018. godine				23.506

16. Kratkoročna potraživanja

Kratkoročna potraživanja	31.12.2018. u KM	31.12.2017. u KM
Kupci u zemlji	35.529	58.342
Kupci u inostranstvu	16.126	-
Druga kratkoročna potraživanja	1.090	1.090
Ukupno kratkoročna potraživanja:	52.745	59.432

Potraživanja od kupaca u zemlji na dan 31.12.2018. godine u iznosu od 52.745 KM (na dan 31.12.2017 godine 59.432 KM) u najvećem dijelu se odnosi na potraživanje od Inovacionog centra Banja Luka, u iznosu od 31.248 KM.

17. Kratkoročni finansijski plasmani

Kratkoročni finansijski plasmani na dan 31. decembra 2018. godine u iznosu od 35.000 KM (na dan 31. decembra 2017. godine u istom iznosu od 35.000 KM) u potpunosti se odnose na kratkoročni kredit „Baštinac komerc“ d.o.o. Gradiška.

18. Gotovina i gotovinski ekvivalenti

Gotovina i gotovinski ekvivalenti	31.12.2018. u KM	31.12.2017. u KM
Poslovni račun - domaća valuta	68.275	54.038
Blagajna - domaća valuta	446	3.473
Ukupno gotovina i gotovinski ekvivalenti:	68.721	57.511

19. Kapital

Osnovni kapital iskazan na dan 31. decembra 2018. godine u iznosu od 654.195 KM sastoji se od 654.195 običnih (redovnih) akcija nominalne vrijednosti od 1 KM po akciji. Akcionari Društva su prikazani u narednoj tabeli:

Osnovni kapital	Broj akcija na dan 31.12.2018. godine	Učešće %
Makić Drago	425.619	65,06
Vidović Slobodan	40.691	6,22
Grubačić Miroslav	40.364	6,17
Stanišljević Živko	36.831	5,63
Stanić Stanko	29.635	4,53
Mitrović Slavko	27.607	4,22
Bogdanić Željko	26.757	4,09
Savić Biljana	16.486	2,52
Maglov Snježana	10.205	1,56
Ukupno osnovni kapital:	654.195	100,00

20. Obaveze iz poslovanja

Obaveze iz poslovanja	31.12.2018. u KM	31.12.2017. u KM
Dobavljači iz Republike Srpske	19.746	3.043
Dobavljači iz Federacije BiH	780	720
Ukupno obaveze iz poslovanja:	20.526	3.763

21. Upravljanje finansijskim rizicima

Ciljevi upravljanja finansijskim rizicima

Poslovanje Društva je izloženo različitim finansijskim rizicima, kao što su kreditni rizik i rizik likvidnosti. Upravljanje finansijskim rizicima je usmjereno na minimiziranje potencijalnih negativnih efekata na finansijske performanse Društva u uslovima nepredvidivosti kretanja na finansijskim tržištima.

Društvo ne koristi finansijske instrumente zaštite od efekata finansijskih rizika na poslovanje obzirom da takvi instrumenti nisu u široj upotrebi, niti postoji organizovano tržište ovih instrumenata u Republici Srpskoj.

Rizik likvidnosti

Rukovodstvo Društva upravlja rizikom likvidnosti na način koji mu obezbjeđuje da u svakom trenutku ispunjava svoje obaveze. Rizikom likvidnosti se upravlja održavanjem odgovarajućih novčanih rezervi, praćenjem planiranih i stvarnih novčanih tokova i održavanjem adekvatnog odnosa dospijeća finansijskih sredstava i obaveza.

Upravljanje rizikom kapitala

Upravljanje rizikom kapitala služi rukovodstvu Društva da očuva mogućnost poslovanja po principu stalnosti poslovanja, istovremeno maksimizirajući prinose vlasnicima i drugim interesnim stranama putem optimizacije odnosa duga i kapitala.

Društvo analizira kapital kroz pokazatelj zaduženosti, koji se izračunava kao odnos neto zaduženosti i ukupnog kapitala. Neto zaduženost se obračunava tako što se ukupne finansijske obaveze, kratkoročne i dugoročne, umanje za gotovinu i gotovinske ekvivalente. Ukupan kapital predstavlja zbir svih kategorija kapitala prikazanih u bilansu stanja i neto zaduženosti

22. Poreski rizici

Bosna i Hercegovina trenutno ima više zakona koji regulišu razne poreze uvedene od strane nadležnih organa. Porezi koji se plaćaju uključuju porez na dodatu vrijednost, porez na dobit i poreze na plate (obavezne poreze), zajedno sa drugim porezima. Pored toga, zakoni kojima se regulišu ovi porezi nisu bili primjenjivani duže vrijeme za razliku od razvijenijih tržišnih privreda, dok su propisi kojim se vrši implementacija ovih zakona često nejasni ili ne postoje. Shodno tome, u pogledu pitanja vezanih za poreske zakone ograničen je broj slučajeva koji se mogu koristiti kao primjer. Često postoje razlike u mišljenju među državnim ministarstvima i organizacijama vezano za pravnu interpretaciju zakonskih odredbi što može dovesti do neizvjesnosti i sukoba interesa. Poreske prijave, zajedno sa drugim oblastima zakonskog regulisanja (na primjer, pitanja carina i devizne kontrole) su predmet pregleda i kontrola od više ovlašćenih organa kojima je zakonom omogućeno propisivanje jako strogih kazni i zateznih kamata.

Tumačenje poreskih zakona od strane poreskih vlasti u odnosu na transakcije i aktivnosti Društva mogu se razlikovati od tumačenja rukovodstva. Kao rezultat iznjetog, transakcije mogu biti osporene od strane poreskih vlasti i Društvu može biti određen dodatni iznos poreza, kazni i kamata. Ove činjenice utiču da poreski rizik u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini bude značajniji od onog u zemljama sa razvijenijim poreskim sistemom.

23. Događaji nakon datuma izvještavanja

Nakon 31. decembra 2018. godine – datuma izvještavanja, do dana odobrenja ovih finansijskih izvještaja ne postoje događaji koji bi prouzrokovali korekciju ovih finansijskih izvještaja, kao i događaji koji su materijalno značajni za objavljuvane u ovim finansijskim izvještajima.

24. Usaglašavanje potraživanja i obaveza

Društvo je izvršilo usaglašavanje svojih potraživanja i obaveza sa stanjem na dan 31. decembra 2018. i 2017. godine. U postupku usaglašavanja sa poslovnim partnerima, nisu utvrđena materijalno značajna neusaglašena potraživanja i obaveze.

Odgovorno lice

